

t32_bvfunc_6

(TMFGqChbRBzbtst7LM6sTiUNLdvSgbhZ7sN)

October 27, 2020

Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k6_margrel1 : \iota$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r2_funct_2 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k9_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k12_bvfunc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 (\\ k1_bvfunc_1 X0 (k2_bvfunc_1 X0 X1 (k1_bvfunc_1 X0 X1))) (k12_bvfunc_1 \\ X0))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.(\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1.((v1_funct_1 X1) \wedge (\\ (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_funct_1 X2) \wedge (\\ ((v1_funct_2 X2 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow ((r2_funct_2 X0 k6_margrel1 \\ (k1_bvfunc_1 X0 X1) (k12_bvfunc_1 X0)) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 \\ (k9_bvfunc_1 X0 X1 X2) (k12_bvfunc_1 X0)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.\forall X1.\forall X2.((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge (((v1_funct_1 \\ X1) \wedge ((v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge ((v1_funct_2 \\ X2 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 \\ X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k2_bvfunc_1 X0 X1 X2)) \wedge (\\ (v1_funct_2 (k2_bvfunc_1 X0 X1 X2) X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 \\ (k2_bvfunc_1 X0 X1 X2) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \end{aligned} \tag{3}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1_xboole_0 X0) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge \\ & (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ & k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow ((v1_funct_1 (k1_bfunc_1 \\ & X0 X1)) \wedge ((v1_funct_2 (k1_bfunc_1 X0 X1) X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 \\ & (k1_bfunc_1 X0 X1) (k1_zfmisc_1 (k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \end{aligned} \quad (4)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. (\neg v1_xboole_0 X0) \Rightarrow (\forall X1. ((v1_funct_1 X1) \wedge \\ & (v1_funct_2 X1 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (\\ & k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (\forall X2. ((v1_funct_1 X2) \wedge \\ & ((v1_funct_2 X2 X0 k6_margrel1) \wedge (m1_subset_1 X2 (k1_zfmisc_1 \\ & (k2_zfmisc_1 X0 k6_margrel1)))))) \Rightarrow (r2_funct_2 X0 k6_margrel1 \\ & (k9_bfunc_1 X0 (k2_bfunc_1 X0 X1 (k1_bfunc_1 X0 X1)) X2) (k12_bfunc_1 \\ & X0))) \end{aligned}$$